

# BETON

KULTURNO PROPAGANDNI KOMPLET BR. 142, GOD. VIII, BEOGRAD, UTORAK, 17. DECEMBAR 2013.

Redakcija: Miloš Živanović, Saša Čirić; Font Mechanical: Marko Milanković; E-mail: beton@danas.rs, redakcija@elektrobeton.net; www.elektrobeton.net; Sledeci broj izlazi 21. januara 2014.

## MIXER

Piše: Mirnes Sokolović

## DŽABA STE KREČILI

Na našem kritičkom poprištu već neko vrijeme traje usudna borba Dobra i Zla. Poststrukturalistička korektnost, kao divovski protivpožarni aparat, herojski se suočava na našem literarnom nebu s mračnim ognjem nacionalističkih strasti, gaseći ga pjenušavim oblacima svoje andeoske luminoznosti ustrajno, već godinama, iako se svi neodgovorni i ne osvrću na tu sveopštu opasnost nad svojim glavama. To se nad nama etička odgovornost veličajno bije protiv nehumane neodgovornosti a da mi često ne osjećamo tu najveličajniju borbu našeg vremena! Takve halucinacije su me, priznajem, morile, kao utvare, dok sam čitao, slučajno jednu za drugom, kritičke knjige posvećene srpskim temama, studiju *Tranziciona pravda i tumačenje književnosti*, studiju

nodavstvo i sudska praksa, međutim, pita se Ilić, kako će se društvo obnoviti na manjkavim osnovama? Tranzicione mjere moraju biti provedene uporedno s mjerama odgovarajuće politike kulture. Zahtjevi tranzicione pravde, po Iliću, jesu ustvari zahtjevi da se promijene kulturne osnove društva ogreznog u zločinu. Tu on dolazi onda na polje književnosti, videći prevredovanje postojećih tradicija, ali i isticanje njihove uloge u pravdaju ili poricanju zlodjela, između ostalog, kao uporišnu vrijednosnu tačku i validnu moralnu poziciju. Ilić kulturu shvata kao jedno polje na kojem se nude različiti obrasci, kao alatke, takmičeći s drugim obrascima ili alatkama za prevlast, koja se ostvaruje blagodareći tekućim odnosima moći. U tom priboru moguće je odabrat najcjelishodniju alatku s obzirom na kontekst. Tako da se dominantna identitetska matrica može ne samo kritikovati, ne samo prevrednovati, nego i mijenjati, samo što zato treba Moći, da se realizira odabir alata. Ko je taj sveti moćnik koji će učiniti da se ovo carstvo zemaljsko tranzicijske pravde konačno ostvari, ko je taj svemoćni mesija koji će pomoci da se naša literarna zemlja moralno preobrazi, u ovoj knjizi se ne kaže izrijekom, iako je jasno kako se autor nuda da će liberalni sistem svojim svjetlim pridolaskom konačno pročistiti naše duše. Možda se iščekuje ukazanje onog etičara koji je zapravo najmoralniji i najodgovorniji, čiji najjače danas udara u me-

## MIXER

Mirnes Sokolović: Džaba ste krečili

## ARMATURA

Andrea Jovanović: Otežano pravo na štrajk  
Branislav Dimitrijević: Muke sa hiperbolama

## VРЕМЕ СМРТИ И РАЗОНОДЕ

Predrag Lucić: Uvod u kompostmodernu književnost

## BLOK BR. V

Lazar Bodroža: Progon

## BLOK BR. V



sti: srpski primer Dejana Ilića (Fabrika knjiga, 2011) i zbirku eseja i kritika *Na promaji* Slobodana Vladušića (Agora, 2007). Na početku moram naglasiti da mi se nekad prividišao da ta dva autora gledaju aktuelni srpski književni trenutak (i istoriju srpske književnosti) iz suceljenih pozicija, proturječeći jedan drugome, po svojim konceptima, u akademskim registrima.

### TRANZICIONA REDUKCIJA KNJIŽEVNOSTI

Dejan Ilić, kao kritik, posljednjom se svojom knjigom, insistirajući na (kolektivnoj) odgovornosti, otkrio kao svjetlo otjelovljenje moralne čistote i subverzivnosti (Predrag Brebanović). Masovni zločini, počinjeni sa srpske strane devedesetih godina, po Iliću, nalažu da ono što zovemo srpskom književnošću druge polovine 20. stoljeća tumačimo i vrednujemo ukrštanjem koncepta tranzicione pravde i kategorija kulture i identiteta. I uopšte u ovoj knjizi, Dejan Ilić mnogo polaže na humane riječi „moralna obnova“, „politička, društvena i kulturna rekonstrukcija“, „moralni preobražaj društva“, obazrivo se zalažući za lijepe manire pristojnog sklapanja civilizovanih političkih i društvenih aranžmana. U tranzicionej pravdi ključnu ulogu imaju zakon-

distske talambase, izdaleka najavljujući svoj dolazak, to je čitav gorostas od moralnosti i zove se Ljudska prava! Tama totalističkih zločinačkih režima tada će se, kao što se noć odmijeni u dan, pretvoriti u prozračnu liberalnu svjetlost. Amin! Na tom putu Ilić smatra da srpsku književnost druge polovine 20. stoljeća „treba misliti iz perspektive događaja iz devedesetih“. Uostalom, već predugo je, kako primjećuje Jaus, istorija književnosti bila istorija autora i djela umjesto istorija datog razdoblja i društva. Šta je ta književnost, šta su uopšte ti autori i njihova djela, nakon što je Dejan Ilić odlučio prevrednovati pola stoljeća književnosti, pred jednim humanim zadatkom kao što je tranzicione pravda? Ko je sad taj larplular-černosotenac i potajni srbofil koji smije reći da je to pretenciozan metod koji vodi nepažljivom poistovjećivanju i reduciraju različitim djela? Sva ta djela i svi pisci imaju da posluže u ime ostvarenja tog projekta, u jednoj književnoj istoriji dostojnoj tranzicijske pravde, pa makar ne ostalo ni slovca od onoga što su oni stvarno rekli, samo kako bi se pročistile naše duše, kao odžaci! Ona nezemaljska tišina iz *Hiperborejaca* nakon survavanje glečera na Špicbergenu mora da ima neke veze s mukom koji bi u Sarajevu nastupio nakon groma jed-

ne granate! Ima da natjeramo Rjepnina da prizna svoje skrivena četnička osjećanja! Mora da je on već četrdeset godina ranije snio onakvo podizanje crvenih gunjeva srpske vojske! Mora da se u Davičovom liričestvu skriva neka snaga koja bi nam mogla pomoci da se othrvamo sa mračnim zločinačkim porivima! A Boris Davidović, prije nego je skočio u ključali kotao, na trenutak se zamislio nad sudbinom svoje sabraće iz Keraterma! Suštinsko objašnjenje svakog djela se, kaže Ilić riječima Burdijea, nalazi izvan tog djela. Naravno, Dejan Ilić ne prilazi u ovoj knjizi svome poslu tako nepametno i nepažljivo, da bi razradivao najgore implikacije koje proizlaze iz tog njegova metoda, i on doista s pravom kritikuje romane Slobodana Selenića zbog stereotipnog građenja npr. likova stranaca, samo što to radi neprestano i naporanu moralizirajući, umjesto da dostojno obavi posao književnog kritičara, uočavajući manjkavosti tih Selenićevih romana na nivou motivacije i individualizacije likova. Tako on, naprimjer, Seleniću prigovara što u *Prijateljima s Kosančićevog venca* nije pravilo zaokret u kojem bi se njegovi likovi Vladan i Istref emancipirali od kolektiva i kolektivne svijesti, dozvoljavajući katarzič-

ku transformaciju likova, pa čak i njihovu homoseksualnu romanisu, dok je njegov problem sa Stevanom Medakovićem, kao književnim likom, to što se *doima kao loš analitičar političkih i društvenih prilika* međuratne Jugoslavije. Je li to Ilić hoće reći da bi to bili dobri romani da je Selenić sproveo njegove recepte? Dejan Ilić, dakle, kritikuje Selenića više zbog onoga što je taj pisac propustio uraditi (da bi zadovoljio kritičare politički ukus), umjesto zbog onoga kako je to on stvarno *književno napravio*. Ako su jedine manjkavosti Selenićevih romana ono što mu spominjava Ilić, onda je to najveći kompliment koji se, Seleniću kao piscu, mogao udijeliti, jer mu se priznaje umjesnost da koherentno i dovršeno realizira svoje (ideoološke) intencije. Zaokupljen svojim liberalnim stavovima i političkim pothvatom, snivajući o humanoj književnosti što prikazuje samo uзорite junake koji se fino ponašaju, Dejan Ilić previda da Selenić, kada bi ispunio liberalne vrijednosti koje literaturi propisuje, ne bi onda bio Slobodan Selenić nego Nenad Veličković ili Lamija Begagić.

#### KAKO JE BAFI SPASILA LJILJANU HABJANOVIĆ ĐUROVIĆ

Slobodan Vladušić, za razliku od Dejana Ilića, neprestano insistira na estetskim vrijednostima: on zabrinuto piše da će dolazak Fondacije na mjesto Države u književnom prostoru rezultirati *partikularizacijom književnosti i ukidanjem homo poeticusa*. Književnost se pod pritiskom Fondacije, piše Vladušić, pretvara u fondacijske i tržišne žanrove: u humanistički roman, na primjer. U odlučivanju koji će rukopis podržati, Fondacija se prije vodi „etičkim“ nego „estetskim“, a estetska vrijednost, kaže čak Vladušić, nema *nikakvu važnost* za Fondaciju. Vladušić se protivi toj partikularizaciji književnosti, jer je čak i Kišu bile strana svaka manjinska književnost, književnost bilo koje manjine, političke, etničke, seksualne, zato što je književnost jedna i nedjeljiva, dobra ili loša. Sve to što Vladušić misli, to je zasada jako lijepo, i on vidi, deklamativno, neke stvari pred kojim Dejan Ilić, naprimjer, ostaje blaziran. Kada Vladušić, međutim, u istoj knjizi počne pisati o *Berlinskom oknu* Saše Ilića, citajući ga, kako kaže, prvo iz „poetičkog ugla“ (sic!), on će primijetiti da je to djelo pravi pri-povjedački događaj, djelo vrsnog priповjedača, sa scenama doista nesvakidašnje inspiracije, djelo s najefektnijim pasažima u savremenoj srpskoj prozi, itd. Međutim! Te će „pri-povjedačke-te-matske akrobacije“, kaže dalje Vladušić, ostati u drugom planu jer je ova knjiga pisana sa *svješću o angažovanosti*. Maloprije brižnik nad homo poeticusom, Vladušić sada, kao pravi komesar, razvaja poetičke akrobacije od angažmana, diskvalifikujući jed-

nu knjigu kao *humanistički žanr i promašenu šansu*, zato što pravi analogiju između srpskih i nacističkih zločina. Zar nije književnost jedna i nedjeljiva? On, dakle, najednom kao aparatčik famozne Fondacije, kao ždanovist, razdvaja formu i sadržinu kao svjetlost od tame, likvidirajući jedan roman zbog etičkih kvaliteta, zato što se ne slaže s njegovim političkim vizijama, iako ne ma nikakvih estetskih prigovora, služeći se sličnom metodom kao Dejan Ilić kod Selenića. Otkud to da Vladušić, kao homo poeticus, razdvaja sada poetičke karakteristike od angažovane romaniske svijesti, denuncirajući formalna rješenja, sastavne dijelove samog djela, kao nekakve poetičke akrobacije? Etičko najednom Vladušiću postaje važnije od estetskog. Otkud je prema toj Vladušićevoj logici *Berlinsko okno* kao humanistički žanr *n-evsakidašnje*, ako estetska vrijednost Fondacije ne znači ništa, kako je maloprije rekao? Kako to da je Fondacija podržala jedan vrijedan roman ako joj estetsko posvema irelevantno? Kako to da se Vladušiću, kao kritičaru, sviđaju formalne akrobacije blagodareći kojima ta svijest o angažovanosti ne bi ni postojala, jer se jedino tu i realizira? Na drugom mjestu Vladušić će samom sebi još jače proturječiti: pišući o romanu *Svihi žalosnih radost Ljiljane Habjanović Đurović*, nadvlađaće sebe samog i presuditi da to djelo ne mora biti poimano kao loš roman, iako, kako sam primjećuje, autorka nije ni pokušala da zanjiše psihološko klatno likova niti inkorporira bar zrno neizvjesnosti u opštepoznatu biblijsku priču. Zašto to nije loš roman? Zato što se danas pišu tekstovi o serijama kakva je *Buffy, the vampire slayer*, umjesto o Ulisu. I zato što je taj roman dokument jedne kulturne situacije i jednog čitalačkog ukusa, kaže Vladušić. Zar i oni fondacijski žanrovi nisu takvi dokumenti, pa ih je Vladušić proglašio maloprije za loše? Radi se zapravo o tome da ovaj borac-kišovac protiv sva-ke manjinske književnosti, sada odjednom unutar korica iste knjige postaje pravi poststrukturalistički relativist pa povodom jednog *biblijskog romana* tvrdi da je teško utvrditi šta je uopšte književna vrijednost, jer je sve dokument određenog ukusa i jer se tekstovi pišu i o najglupljim tv-serijama.

#### MORALISTIČKA NADMENOST KRITIČARA

Sve su to proturječja čudna samo onome koji ne vidi da su i Vladušić i Dejan Ilić pobornici jednog paraliterarnog poststrukturalističkog čitanja književnosti, moralizatorskog. Njihovi su morali, istina, dijametralno suprotni, iako im je zajednička ta akademска akrobatika uštimavanja citata i teorija koja služi sama sebi. Kad im se u tekstu uklope dvije teorijice, oni su sretni kao da su objasnili

cijeli svijet. Doista, bolje se malo tekstualno poigrati lijepim vrijednostima kad one već ne mogu biti ostvarene, kad već odbijamo svaku mogućnost da se ne ostvare, ostajući čistih ruku kao djeca. Ta je samosposvećena igra i jedini jemac moralne usaglašenosti njihovih knjiga, unutar sebe. Oni, kao teoretičari, dijele i jednu etičku smirenost, jedno zadovoljstvo samim sobom, jednu moralističku nadmenost, kao sigurnost da se angažuju u pravi trenutak na pravom mjestu, na pravu način, bezbržni kao da su plaćeni za služenim stipendijama. Lijepo je vidjeti takvo zadovoljstvo u današnje vrijeme, kad i ne slutimo gdje bi mogla otici naša rječ, dok se glasamo po partiturama koje su nam već prethodno isporučene, a kao angažovani intelektualci i pisci lako postajemo buržuji poput Camusa i Sartra. I Vladušić i Ilić se hvastaju svojom individualnošću, a ustvari reprodukuju najprisutnije jezike akademskog tumačenja književnosti, govoreći samo ono što su čuli na predavanjima, okruženi tisućama nevidljivih katedri. Neću poistovjetiti Vladušićev i Ilićev angažman po osnovu unosnosti: jer dok se kod prvog ti koncepti mogu propovijedati na katedrama u Beogradu i Novom Sadu, za promicanje drugog ipak treba otici u Budimpeštu. Dok prvi angažman podrazumijeva sigurnost koju jamči državna kulturna politika, zbog drugog treba uvijek iznova strepit pred milosrdnošću evropskih i svjetskih fondova. Zajednička im je, međutim, jedna ignorancija književnosti. Vladušić, kao kritičar, tu je i licemerniji, jer se kao nacional-kritičar neprestano poziva na estetske vrijednosti, nasuprot Iliću koji izravno nastupa s jednom žestokom političkom vjerom u tumačenju književnosti. Ostavljam pak otvorenom opciju da važnost Ilićeve ili Vladušićeve studije ne mogu shvatiti oni koji su zaslijepljeni autonomijom i besmislu književnosti, kao neki lovci na leptirove. Nevažno je to što oni kažu da vjerovati u autonomiju književnosti ne znači shvatati književno djelo isključivo kao čudo jezika, neko lirsко pletenje lišeno društvenih implikacija, nego znači zalagati se da književnost bude nezavisna od građanskog utilitarizma, stilskog didaktizma ili etičke propagande, kao ciljeva vanknjiževnih autoriteta. Oni kažu da to što je književno djelo povezano sa stvarnošću nije razlog da se ono sociologistički reducira. Oni kažu da to što je ono autonomno kao umjetničko djelo ne znači da nije zavisno kao povijesni proizvod. Oštiri odsječak stvarnosti najlepše izgleda, kažu, kad je nakazno zaboden u čudestveno lebdenje lirike, kao staklo. Svejedno im ne treba vjerovati, jer imamo posla s onima koji su izvrnuli luminoznu prosvjetiteljsku vjeru naših angažovanika naizvrat i opili se njenom krvljju do ludila ■

# ARMATURA

Piše: Andrea Jovanović

## OTEŽANO PRAVO NA ŠTRAJK


U ovom tekstu ćemo se pozabaviti nacrtom za novi Zakon o štrajku. Ovaj nacrt je problematican iz više razloga. Pored toga što se njime predlažu veoma oštete mere koje će direktno umanjiti pravo na štrajk i njegov realni uticaj, takođe postoji i problem sa uvođenjem nepreciznih termina i odrednica koje su s jedne strane podložne različitim tumačenjima, a s druge čine proces stupanja u štrajk komplikovanijim.

#### ŠTETNE POSLEDICE NOVIH REŠENJA

Imovina – Član 5 predloga novog Zakona o štrajku predviđa da se štrajk organizuje tako da se ne nаноси šteta imovini. Problem sa ovakvom formulacijom sastoji se u tome što je termin imovina preširok i što unutar pravne terminologije može označavati svašta, jer pored novca i materijalnih stvari, on podrazumeva i nematerijalnu imovinu (na primer, različita imovinska prava). Stari zakon je imao preciznija određenja imovine a sada može bilo šta da se podvuci pod ovaj pojam što vodi tome da štrajk može arbitrarno da se proglaši nelegalnim, što dalje može da vodi različitim lošim posledicama po štrajkače, pa čak i otkazivanju ugovora o radu. Stoga, ovaj član bi ponovo trebalo precizirati kako bi bilo jasno što je ono što se ne sme oštetići prilikom štrajka. S druge strane, štrajk kao takav je po svojoj prirodi nešto što, u širem smislu, nanosi štetu poslodavcu upravo jer treba da je nanosi – on je jedino sredstvo koje radnici i radnice mogu da koriste kako bi primorali poslodavca da poštuje ono što treba da poštuje i da promeni svoj odnos prema njima, onda kada je poslodavac učinio nešto pogrešno (jer, štrajk se pokreće onda kada je poslodavac već na neki način oštetio same radnike i radnice). Takođe, to što štrajk šteti nekom nesavesnom poslodavcu ne znači da to ne koristi poslu i tom konkretnom preuzeću, pa i privredi generalno – uloga štrajkače se u tom smislu može uporediti sa ulogom uzbunjivača u državi.

Bezbednost – Član 6 previđa da se štrajk organizuje na način tako da ne ugrožava bezbednost i zdravlje stanovnika. Međutim, i ovo načelo u ovoj formi je suviše široko definisano. Trebalo bi ga formulisati tako da se ono odnosi na delatnosti od javnog interesa i da se to dalje reguliše određivanjem procesa minimuma rada. Postoji drugi propisi koji se bave ovim problemom i suludo je da se radnicima i radnicama koji stupaju u štrajk uslovi toga još dodatno otežavaju uvođenjem ovakvih zahteva.

BETON BR. 142 DANAS, Utorka, 17. decembar 2013.



Tipovi štrajka i odluka o stupanju u štrajk – U članu 7 predloga novog zakona definišu se vrste dozvoljenog štrajka, što je problematicno iz više razloga. Prvo, takvo preciziranje ograničava autonomiju štrajkače povodom odluke zbog čega i na koji način stupaju u štrajk, a drugo, taj deskriptivni momenat u zakonu zapravo onemogućuje zakonsko odvijanje štrajka koji nije onakav kakav je zakonom definisan. Dalje, član 8 nalaže da odluku o stupanju u štrajk donosi nadležni organ sindikata u skladu sa opštim aktom sindikata – ovo je problematicno jer se ponovo ulazi u pravo sindikata na autonomno odlučivanje i organizovanje. Dovoljno je ostaviti da tu odluku donosi nadležni organ sindikata. Još jedan važan aspekt ovog ograničenja odnosi se na nepostojanje mogućnosti organizovanja političkog štrajka – čime se uticaj radnika i radnica na politička i društvena pitanja dodatno smanjuje. Mesto i način sprovođenja štrajka – Član 11 glasi da se štrajk organizuje na radnom mestu, u prostorijama poslodavca i u krugu poslovnog prostora poslodavca. Ova mera dakle sprečava štrajkače da samostalno i demokratski odluče o tome gde i na koji način će štrajkom da izraze svoje nezadovoljstvo i ostvare svoje zahteve. Takođe, ukoliko bi se ovaj predlog usvojio, posledice bi mogle biti veoma nepovoljne po same štrajkače: vidljivost samog štrajka bi se tako potencijalno umanjila i pritisak koje bi moglo da vrši javno mnjenje kroz podršku štrajku bi izostao.

**B**

ETONJERKA MESECA

**Umesto Svih srpskih zemalja  
dobili smo Ujedinjene arapske  
emirate. Konja za Airbus 300!**

A. Vučić, gospodar i šeikov pajtos

Određivanje minimuma procesa rada – Nova procedura za utvrđivanje minimuma procesa rada predstavlja jednu od najvećih i najproblematičnijih izmena koje donosi ovaj predlog. Dok se po starom zakonu minimum utvrđivao od strane poslodavca u skladu sa ugovorom o radu, sada se uvodi instance arbitraže, što u značajnoj meri komplikuje ovaj proces. Naime, ukoliko minimum nije propisan kolektivnim ugovorom (čl 16/1) i ukoliko poslodavac i štrajkački odbor u roku od (samo) dva dana od najave štrajka ne uspeju da postignu sporazum (16/2), minimum se utvrđuje odlukom arbitraže. Arbitražu čine tri arbitra, jedan predstavnik štrajkača, jedan predstavnik poslodavca i jedan predstavnik iz državne agencije. Međutim, ukoliko je reč o javnim preduzećima, očigledno je da će u tom slučaju poslodavac (država, dakle) imati dva arbitra na svojoj strani, a štrajkači samo jednog. Takođe, ukoliko svaka od zainteresovanih strana ne uspe na vreme da predloži svog arbitra, onda ih imenuje direktor agencije, što naravno može da vodi različitim malverzacijama s obzirom na rasprostranjenost korupcije i slično.

Ovim predlogom logika zaštite prava u potpunosti se preokreće: minimum rada bi trebalo da bude izuzetak, a ne načelo, dok je u novom zakonu stavljeno kao načelo i to već govori o namerama zakona. Drugo, minimum procesa rada jeste ono što je u interesu poslodavca, dok teret i obaveza njegovog određivanja sada u mnogo većoj meri padaju na štrajkače i umnogome otežavaju proces pokretanja štrajka. Nije jasno zašto bi se ta odgovornost sada delila između poslodavaca i radnika, gde bi neuspeh doveo do štetnih posledica samo za radnike.

Mirno rešavanje spora – Članom 21. reguliše se obaveza mirnog rešavanja spora i navodi se da se u štrajk može stupiti ukoliko se spor ne reši mirnim putem u roku od 10 dana od najave štrajka. Ovaj rok je predugačak i trebalo bi ga smanjiti na 7 dana. S druge strane, može se uočiti da je ova obaveza samo još jedan od paravana koji potencijalno služe za suzbijanje štrajka. Pre odluke stupanja u štrajk, radnici i radnice su već imali institucionalne načine da reše spor u vreme kada se neki problem uopšte mogao definisati kao „spor“. Onda kada dođe do najave štrajka, to znači da je situacija već drastično pogoršana i da se očigledno nije mogla rešiti „mirnim“ putem. Ova obaveza koju je nemoguće izbegići može voditi i delegitimizovanju štrajka i otvara mogućnost za stvaranje antištrajkačke atmosfere, usled toga što se sam štrajk onda predstavlja kao „nasilno“ ili radikalno rešavanje spora koji, navodno, može biti rešen i mirnim putem.

#### ŠTRAJK KAO ZAŠTITA PRAVA NA RAD

Generalni javni diskurs štrajk tretira kao sredstvo za sputavanje razvoja privrede i ekonomije, onemogućavanje stranih investicija, odnosno kao nužno зло koje (nažalost) mora da postoji, ali bar može da se svede na prihvatljivu meru. Dodatno, štrajk je predstavljen kao privilegija razmaženih i lenjih radnika i radnica i kao neka vrsta nepotrebnog ostatka iz socijalističkog režima. Napokon, on se tretira kao izraz jedne specifične interesne grupe u društvu, a ne kao oblik borbe radnika i radnica, odnosno onih koji su pravi nosioci razvoja privrede i društva generalno.

U tom smislu, u javnosti se u potpunosti ignoriše šta institucija štrajka zapravo jeste i koja je njena suštinska uloga. Naime, štrajk ne predstavlja nekakvu privilegiju određene interesne grupe, već osnovni mehanizam odbrane onih koji su u trenutku potrebe za štrajkom na neki način već ugroženi ili oštećeni. Statistički gledano, u poslednjih par decenija na ovim prostorima, štrajkovi su gotovo isključivo organizovani povodom neisplaćivanja zarada, zloupotreba u procesu privatizacije ili zarad zaštite ekonomskih prava. Dakle, s jedne strane, štrajk predstavlja sredstvo borbe za ostvarenje *minimalnih* prava koja garantuje Zakon o radu, a s druge strane, on je *jedino* sredstvo kojim radnici i radnice mogu zahtevati nešto što prevaziđa ovaj zagarantovani minimum. Takođe, sami radnici i radnice su ključni i neizostavni proizvodni faktor čiji je položaj međutim strukturno ugrožen, jer su jedini od učesnika u radnom odnosu čija egzistencija zavisi od mogućnosti da u njega uđu.

Bitno je naglasiti da, iako je proizvodnja moguća samo uz učešće svih proizvodnih faktora (rada i kapitala), država ove faktore tretira krajnje nejednakom. Dok u slučaju kapitala država ima zadatak da obezbedi sve potrebne uslove za njegovo učešće u proizvodnji, u slučaju rada, ona pred sebe postavlja zadatak da ispita da li radnici/ce imaju uopšte prava da zahtevaju promenu uslova. Time se u javnosti i među narodom stvara slika jedne određene nužnosti koja liči na prirodnu nepogodu – ukoliko želite dolazak kapitala i strane investicije (što predstavlja zvaničnu ekonomsku strategiju svake vlade u poslednjih 15 godina), morate pristati na sve uslove, koliko god oni bili nepravedni, a osnovna društvena pitanja tako ostaju u potpunosti van kontrole samog društva.

Svedoci smo da najveći broj štrajkova organizovan u poslednjih bar deset godina, nije zahtevao *poboljšanje* uslova rada, već je bio reakcija na neisplaćivanje zarada ili nezakonitosti u privatizaciji. S obzirom na to, radnici i radnice u štrajku bi pre trebalo posmatrati kao *uzburjivače* koji sopstvenim štrajkom ukazuju na potencijalne opasnosti, ne samo po sopstveno radno mesto, već po celokupno preduzeće, odnosno, privredu i društvo.

#### DEMOKRATSKA ULOGA ŠTRAJKA

Umesto da radnici imaju slobodu da sami odrede vrstu štrajka u koji nameravaju da uđu, oni su po predlogu novog zakona primorani da se opredede za jednu od ponuđenih vrsta, čime su efektivno onemogućeni da štrajkuju na bilo koji drugi način. Čak i kada odaberu jednu od ponuđenih vrsta, oni nisu u mogućnosti da u štrajk uđu pošto u najvećem broju slučajeva minimum procesa rada koji oni i u štrajku moraju da obave nije određen. Da bi se to odredilo, oni u krajnjoj liniji moraju da iniciraju proces arbitraže i ukoliko neka od stranaka ne odabere arbitra na vreme, ulazi se u postupak u kome bi nadležna instance trebalo da obavi pomenuti izbor. Kada se ovaj proces završi, radnici i dalje nisu u mogućnosti da uđu u štrajk u pravom smislu, jer se tada automatski pokreće proces mirnog rešavanja spora. Tokom čitavog ovog procesa postoji pretnja da se pored svega ovoga štrajk proglaši nezakonitim. Iz toga je vidljivo da sa ovim zakonom više nije reč o socijalnom dijalogu ili traženju načina da se napravi najbolji mogući kompromis između zaposlenih i poslodavaca, iako se to postavlja kao cilj koji novi zakon treba da ostvari.


Osnovna tendencija ovog zakona jeste pokušaj da se prenese i uveća organizacioni teret započinjanja štrajka na zaposlene. Donošenjem ovog zakona, država stavlja pritisak na radnike da ulažu energiju u sprovodenje ispravne procedure koja će osigurati da njihov štrajk uopšte bude zakonit (otud ne čudi velika podrška ovoj verziji zakona od strane Unije poslodavaca Srbije), umesto da se bavi razlozima zbog kojih radnici/ce započinju štrajk i učini kanale komunikacije sa radnicima/cama protočnjim. Povrh svega toga, resursi i energija se ulažu u mere poput onih vezanih za mirno rešavanje spora, potpuno ignorisuci činjenicu da je štrajk siguran znak da su sve druge mogućnosti iscrpljene.

Ovim zakonom prvenstveno su pogodjeni zaposleni u javnom sektoru a možemo očekivati da će upravo njihova prava biti na udaru, s obzirom na najavljenе mere štednje i dodatnu privatizaciju javnih preduzeća. Iako se planirane privatizacije, u kontekstu mera štednje, prezentuju kao način da se prekine sa ranijim zloupotrebama i neefikasnošću, nemamo ni jedan razlog da verujemo da one neće predstavljati novu priliku da do sličnih zloupotreba dođe. Upravo u tom kontekstu, olakšana mogućnost radnika da stupe u štrajk može da predstavlja dobru sigurnosnu meru da se to ne dogodi ■

Piše: Branislav Dimitrijević

## MUKE SA HIPERBOLAMA

Kada sam prihvatio poziv da učestvujem na Betonovoj tribini pod nazivom „Da li nam prete nove kulturne politike“ i kada sam obećao da će tim povodom napisati tekst, nisam mogao da prepostavim da će se tema ovog teksta toliko jasno i brzo nametnuti. Valjda u nedostatku ikakve rasprave o kulturnoj politici (na primer one koju bi sazvalo Ministarstvo kulture) ova debata, u kojoj je govorilo troje ljudi koji su svi poprilično daleko od bilo kakve strukture političkog odlučivanja (Darka Radosavljević, Vladimir Arsenijević i ja) odjednom je izazvala i niz različitih reakcija. Prvo je *Novi Magazin* (br. 133) objavio odličan članak koji je sadržao kritički siže ovog razgovora (Dragana Nikoletić, Ivan Jovanović, „Ima li spasa za srpsku kulturu?“), zatim smo Arsenijević i ja pozvani u TV emisiju *Ulisak nedelje* (gde se teme iz kulture dosta retko pojavljuju), a dnevni list *Politika* mi je naručio tekst za subotnji kulturni dodatak na temu cenzure u kulturi koja se kao tema ponovo akutelizovala slučajem direktora novosadskog Kulturnog centra („Trbuhozbora loših ikona“, 23.11.12.). Ali od tog iznenadnog progovaranja očigledno je onima koji su u srpskoj „duboko državi“ zaduženi za kulturu, pripalo muka. Što bi rekao Vlah Alija u Mimičinom *Banović Strahinji*: ova glava puno priča i valja je odrubiti! Zadatak je, sasvim očekivano, pripao Vladimиру Kecmanoviću, da nam objasni kakve to on ima „muke s Dimitrijevićem“. (Videti: <http://www.politika.rs/rubrike/Pogledi-sa-strane/Brankovo-kolo.shtml>)



www.exurbanpedestrian.files.wordpress.com

Ne gajim nikakve iluzije: za Kecmanovića je moja malenkost marginalna figura u sveopštoj izdaji nacionalne kulture od strane plaćenika stranih fondacija i ostale NVO boranije. I ne bi se Kecmanović ni osvrnuo na nešto što sam rekao – jer to nije ni razumeo, pa je, kako i sam priznaje, morao da *nagada* – da nisam pomenuo bićve direktora Narodne biblioteke Sretena Ugričića i da nisam, u opštoj pljuvačkoj atmosferi, izgovorio skromne reči podrške za poziciju u kojoj se nalazi nezavisna umetnička scena, i lično za Arsenijevića kao jednog od najaktivnijih sudeonika i spiritus-movensa te scene kada je književnost u pitanju. Ali Kecmanovićeva haranga protiv Ugričića je dugogodišnja, i posledica je jedne gotovo patološke lične opsese koja je, baš zgodno, odlično obavila posao u službi ne samo Ugričićeve smene (da se podsetimo da je to bilo u vreme pakta Tadić-Dačić) nego sad i u službi temeljnog brisanja imena Sretena Ugričića iz novije srpske istorije. Pred Ugričićevu smenu Kecmanović je njemu posvetio jedno dvadesetak tekstova u *Pečatu*, *Politici*, *Večernjim novostima*, *Standardu*, NSPM, pa čak i *Vremenu*. U tome Kecmanović nije bio usamljen (mada je kao najmlađi bio možda i najvatreniji) i čitava haranga je već opisana u nekoliko tekstova pa ne treba ponavljati ono što su već precizno napisali Milica Jovanović (<http://pescanik.net/2012/01/podslucaj-ugricic/>) ili Marjan Čakarević, koji je demaskirao Kecmanovićev metod po kom se i jednom velikom piscu može glava odrubiti zbog reči koje je izgovorio junak njegovog književnog dela – slučaj austrijskog službenika iz Krležinog dnevnika (videti: <http://www.e-novine.com/kultura/kultura-tema/66064-Fric-Kec-trt-prc.html>).

Sada će Kecmanović s pravom reći – ko o čemu, ja o odrubljivanju glava. Kao nevešt hiperbolama, Kecmanović bi možda i „nagadao“ kako ga zamišljam kako vitla jataganom iznad proverbilnih NVO plaćenika, što se naravno i ne može do kraja otpisati s obzirom na konsekvence ideoleske provinjeničije dotičnog. Ali ipak, vratimo se hiperbolama. Pošto je jasno da je „povala“ Ugričiću (kao i Arsenijeviću) bila povod za tekst „Brankovo kolo“ (koji izgleda niko nije ni pročitao u strahu da je to prigodni tekst o nekoj proslavi na Stražilovu), Kecmanović je shvatio da mora da napravi nekakvu tekstualnu ikebanu koja bi maskirala njegovu opsесiju. Čitava je ta ikebanu zapravo utemeljena na piščevom nerazumevanju jedne hiperbole, odnosno na njegovom zgražavanju što sam izgovorio da ovde neke predstave, filmovi i izložbe nastaju sa „nula dinara“ a čine vrhunce savremene produkcije – pa sam i pomenuo predstavu *Alisa u zemlji čuda* rediteljke Anje Suše u Dečjem kulturnom centru, film *Živan pravi pank festival* Ognjena Glavonića i izložbu *Sekundarna arhitektura* Branislava Nikolića u Magacinu. Iako za njih kolumnista Politike verovatno nije ni čuo, on poručuje autorima ovih projekata da sam ih uvredio rekavši da su napravili filmove za nula dinara – što je ne samo nemoguće, nego kao i da otkriva neku moju tajnu ali dobro plaćenu ideolesku perverziju. Srećom, drugi razumeju potrebu za hiperbolom (i razumeju da se ona ne čita bukvalno), pa znaju da nisam mislio da je neki od ovih projekata napravljen zbilja sa *nula dinara* (pa čak i *Živan* mora da novcem plati fotokopiranje, prevoz i pivo kada pravi pank festival u Tomaševcu!), već sa ogromnim entuzijazmom koji je uspeo, dovijajući se na hiljadu načina (pažnja, još jedna hiperbola), da napravi umetničke projekte koji nisu usko vezani ni za nacionalni identitet ni za mercantilnu kulturnu industriju.

Ovo naravno ne znači da ni jedan ni drugi ni treći projekat ne poseduju kontingenčiju da budu od „državnog značaja“ (ali tek onda kad se ovaj značaj razdvoji od nacionalnih mitova i samozadovoljnog guslanja, odnosno tog vrlo opscenog pokreta ruke po jednoj žici), pa čak ni kontingenčiju da steknu i neku tržišnu vrednost. Ali, od onih kulturnih proizvoda načinjenih tako da *unapred* budu od nacionalnog značaja (dakle sve što Dobrica napiše, Šotra režира a Ljuba naslika) njih razlikuje to što su njihove ambicije i veće i manje. One su manje u smislu nametanja jednoobraznih kulturnih modela, ali veće u onom istinskom značaju svakog umetničkog postupka da označi neko *postajanje*, neki kurs koji se ne može odrediti, definisati i unapred disciplinovati.

Muke s Dimitrijevićem po Kecmanoviću počinju tako što se lošim kulturnim konceptima ne nudi alternativa. (Dakle složismo se Kecmanović i ja da je koncept kulture kao nacionalnog identiteta loš koncept!) Ovo se odnosi na stav koji sam izgovorio kako na tribini Betona, tako i kratko pomenuo u TV emisiji, da je danas na delu (i to nije lokalni već globalni fenomen) ideolesko uteivanje samo dva kulturno-politička koncepta: onaj koji kulturu vidi samo kao izraz nacionalnog identiteta i onaj po kom je kultura roba na slobodnom tržištu i vrednuje se samo tržišnim kriterijumima (tiražom,

gledanošću, postignutim cenama). Kecmanović, koji osim što ne zna za hiperbole ne zna ni da misli o složenim strukturama i modelima, pa ovu podelu vidi isključivo kao pitanje izvora novca. I otuda je on pred svojim ogledalom i zbilja u pravu – novac stiže u kulturu samo na dva načina, izdvajanjem iz državnih budžeta koji pune poreski obveznici, ili privatnim investiranjem s ciljem komercijalnog profita, oslobođanja od poreza (bar bi tako trebalo da bude), i slično. Otuda je komično što Kecmanović moju podelu dopunjuje trećim modelom, a to je ono što on zove „NVO koncept grebanja o strane fondacije“ (čitaj: mundijalistička izdaja srpskih nacionalnih interesa).

Kao da te strane fondacije ne stvaraju svoje budžete ili iz državnih ili iz privatnih izvora? Kao da sve fondacije nisu ili privatne ili državne, ili pak pokušavaju da novac za kulturu prikupe iz oba ta izvora? Razumem ja što se Kecmanović nervira što nisam na njegovoj i Dobričinoj liniji. Nego mi nije jasno kako to Kecmanović misli (par don, „nagada“) da pri tom imam nameru i da ukinem tržiste? (Naravno, pošto postanem „doživotni ministar kulture“ kog će verovatno da postavi Bilderberška grupa preko lezbejskih NVO.) Ovde mi Kecmanović dodeljuje moći koje zbilja nemam, pa ga moram razočarati da nije dobro nagađao, jer čak ni real-socijalistički državni sistemi nisu uspeli da ukinu tržiste. Ali u tom opravdanom strahu od nužnosti destabilizovanja koncepta kulture kao nacionalnog mita, i neopravdanom strahu od ukidanja tržista, upravo i leži ona muka koju Kecmanović ima sa mnom.

Jer upravo simbioza nacionalne državne kulture i neoliberalnog tržista opisuje danas dominantne ideološke horizonte preko kojih Kecmanović ne vidi i ne čuje, mada je dobro da je pokušao da nagađa. Ova dva ideološka diskursa su zapravo koherentno naslonjeni



jedan o drugi, iako se često krivo tumače kao neharmonizovani. Oni se suštinski nadopunjaju po međusobnoj ideološkoj nemogućnosti da misle zajedno dve centralne emancipatorske društvene tekovine modernosti: jednakost i različitost. Dok nacionalni tradicionalizam zna za koncept jednakosti kada su članovi nacionalne zajednice (plemena) u pitanju ali tu jednakost ne deli s onima izvan plemena jer ne zna za različitost, neoliberalni kapitalizam zna za različitost ali ne zna za jednakost jer deli ljudе po ekonomskoj moći, lukrativnosti i preduzetništvu.

Kecmanović zna da epoha globalnog neoliberalizma – koji je umanjivao ulogu nacionalne države u društvenim i ekonomskim procesima – sve više prerasta u epohu državno-nacionalnog neoliberalizma, kao model razvijan u poslednje vreme uglavnom u nekim azijskim zemljama. Po ovom modelu formiraju se društvena uređenja u kojima se potrebe ljudi rješavaju praksama duha i tela koje se mogu svesti na ono što je u nekoj televizijskoj reportaži, na pitanje kako provodi dan, odgovorila jedna žena iz Saudijske Arabije – u molitvi i šopingu. Savremena umetnost, kada stvara prostor za sebe izvan ove dve ideologije, dakle izvan ideologije ceremonijalizacije nacionalne kulture i izvan merkantilnog oportunitizma, predstavlja nepotrebni višak u neometanoj komunikaciji između ta dva hegemonia diskursa.

Elem, „šta je alternativa?“, pita mene Kecmanović. Namerio je izgleda da mi laska, pošto „nagada“ da sam upravo ja taj autoritet koji će odgovoriti na pitanje na koje filozofi, socijolozi i progresivni ekonomisti pokušavaju da daju odgovor u poslednjih dvadeset godina. Ja ne bih išao tako daleko, ali mogu da mu kažem u kom pravcu možda valja razmišljati, šta valja istraživati, pa da i on korišnije upotrebi svoje vreme. Rekao bih da je uz model kulture kao nacionalnog identiteta i kulture kao potencijalno tržišno profitabilne, neophodno misliti i koncept kulture-kao-obrazovanja i takav koncept je ono što bi odgovorna država trebalo da podrži. Jer ne radi se ovde više samo o tome što nema novca za kulturu, već o to-

me što se sam pojma i društveni značaj kulture stalno menja (odnosno gube se njegove dosadašnje koordinate) i ne može ostati uokviren isključivo nacionalnim mitovima, niti bi smeo biti isključivo primenljiv za kurentne potrebe kapitala. Novu društvenu ulogu kulture bi trebalo dakle pronaći u približavanju oblasti kulture i oblasti obrazovanja (postoji primer recimo austrijskog modela, mada kada je obrazovanje u pitanju onda je finški obrazovni model daleko najnapredniji). Ovo približavanje ne samo da bi unapredilo reformu obrazovanja (kao zapravo ključni reformski proces za revitalizaciju ovog društva), omogućilo veću vidljivost kulture-u-nastajanju, pomoglo savremenu produkciju, već bi stvorilo i nova radna mesta za radnike u kulturi i uključilo slobodne umetnike u proces sazrevanja ideja o novoj društvenoj ulozi savremene umetničke prakse. Tako bi se otvorila mogućnost da se građanima pokaže da kultura nije neki opskuran prostor u kom se povremeno neko buni da nema para za nešto s čim većina građana ionako nema dodira (odnosno s čime taj građanin sa još manje para baš i ne saoseća), već prostor neposrednog kontakta i participacije kroz proces kako obavezognog tako i svakog dopunskog ili dodatnog obrazovanja. Tako bi dva velika problema ovog društva mogla međusobno da se ispomognu. A to je samo prvi korak ka društvu u kom se neće smatrati prihvatljivim da građani, na primer, blokiraju put kako bi zaustavili prevoz hrane azilantima u Bogovađi, da pomene najnoviji primer ovađnjeg teškog društvenog poremećaja. I konačno, autonomija kulturno-obrazovnih projekata, ukidanje svih partijskih uticaja u sferi kulture i obrazovanja, omogućila bi stvaranje solidne osnove u kojoj bi glavnu ulogu imala saradnja nezavisne kulturne scene sa državnim institucijama. U poslednjih 20

# VREME SMRTI I RAZONODE

## lirika uteke

Piše: Predrag Lucić

## UVOD U KOMPOSTMODERNU KNJIŽEVNOST

(iz službene beležnice Radoša Ljušića)

Direktorska briga  
Službeno se glasi:  
Od tolikih knjiga  
Firmu bi da spasi.

Službeno se pita  
Tržišna sloboda:  
Ko će to da čita?  
Kom to da se proda?

Službeni nahrupi  
Spasonosna mis'o:  
Neka knjige kupi  
Ko ih je napiso!

Sva dela sopstvena  
Kupi s malo para,  
Cena primerena:  
Ko hartija stara!

Al' od svega ništa:  
Pisci uvredeni,  
Sred punog skladišta  
Vlasnik se službeni

Levom krsti, čudi:  
Zar se to odbija?  
Da l' su pisci ljudi?  
Il' sve go cicija?

Kad sopstvenih dela  
I piscu je dosta,  
Književnost je cela  
Dostojna komposta.

Pa kad ni piscima  
Knjiga vredna nije,  
Tržište reč ima:  
Sve na deponije!

Književnost da shvati  
Đubretar se čeka!  
Deponijo, mati  
Svih biblioteka!

Samo đubretari  
Publika su verna:  
Književnost se vari  
Ko kompostmoderna ■



godina, koliko god stalno blačen i koliko god i sam odgovoran za mnoge svoje slabosti, nezavisni sektor u Srbiji je po mnogim kriterijumima daleko prevazišao državne institucije i jedino u njemu leži reformski kapacitet. Nijedna vlast u Srbiji (pa ni ona „demokratska“) nije uspostavila dijalog između nezavisnih organizacija i državnih institucija, osim nekih izuzetnih institucija (kakva je upravo bila NBS pod Ugičićem) koje su samostalno praktikovale ovakav dijalog. Međutim, bez temeljne reforme bazirane na novom obrazovnom modelu, ovo ostaju samo fragilni individualni slučajevi izloženi mržnji i zavisti nacional-kabinetских skribomana.

Na kraju, kakva to reforma obrazovanja podrazumeva novu društvenu ulogu kulture? U potrazi za odgovorom na ovo pitanje, možda prvo treba pročitati, na primer, knjigu Roberta Ungera *Democracy Realized: The Progressive Alternative*. Unger se zalaže za koncept „demokratskog eksperimentalizma“ u kom upravo novi sistem obrazovanja treba da odigra ključnu ulogu. Za Unger, nova forma obrazovanja ne treba da bude zasnovana na enciklopedijskom savladavanju ogromnog broja informacija, već na selektivnosti baziranoj ne toliko na sadržaju informacije koliko na informaciji kao sredstvu akvizicije analitičkih sposobnosti. Da bi se analitičke sposobnosti aktivirale potreban je koncept *dijalektičkog učenja* u kom će uz svaku tezu biti predložena i njena antiteza, a pitanje kritičkog prevazilaženja neke dihotomije ili pak kritičke sinteze postaće centralni obrazovni cilj. U takvom sistemu obrazovanja, ne samo Dobričin i Kecmanovićev stav, već i njima suprotstavljeni stavovi imajuće svoje ravнопravno mesto u dijalektici saznanja. Ako Kecmanović misli da je ovo neka neostvariva koncepcija, onda on o Srbima misli mnogo gore nego ja o građanima Srbije. I ovo nije hiperbola ■

Tekst je nastao u sklopu projekta „Ka razvijenoj demokratiji“, koji organizuje KPZ Beton uz podršku Fonda za otvoreno društvo u Beogradu.  
Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost autora teksta i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Fonda za otvoreno društvo.